

- и) подстиче лица да гласају више пута на истим изборима, или да гласају у име другог лица (члан 7.3 став (1) тачка б);
- ј) користи изразе који би некога могли навести или подстаћи на насиље или ширење мржње, или објављује или употребљава слике, симболе, аудио и видео записе, SMS поруке, интернет поруке или друге материјале који могу тако дјеловати (члан 7.3 став (1) тачка 7);
- к) се лажно представља у име било које политичке партије, коалиције, листе независних кандидата или независног кандидата (члан 7.3 став (2));
- л) одржава скупове с циљем изборне кампање (члан 7.4 став (1) тачка 1);
- м) излаже на бирачком мјесту и у његовој околини било какве материјале с циљем утицаја на бираче (члан 7.4 став (1) тачка 2));
- н) користи домаћа и међународна средства комуникације с циљем утицаја на бираче (члан 7.4 став (1) тачка 3));
- о) користи мегафон или друге разгласне уређаје с циљем утицаја на бираче (члан 7.4 став (1) тачка 4);
- п) омета или опструира изборни процес (члану 7.4 став (1) тачка 5);
- р) не поднесе уз изјаву о прихватању кандидатуре за изборе и изјаву о укупном имовинском стању на одређеном образцу (члан 15.7);
- с) води изборну кампању у периоду од дана расписивања избора до дана службеног почетка изборне кампање (члан 16.14 став (3));
- т) посматрач, у току посматрања изборног процеса, омета изборне активности, не поштује тајност гласања (члан 17.2 став (2));
- у) посматрач за вријеме посматрања изборних активности не носи службену акредитацију и носи било каква обиљежја или ознаке које их повезују са одређеном политичком партијом, коалицијом, листом независних кандидата или независним кандидатом (члан 17.2 став (2));
- (2) За повреде из става (1) тачка б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м), н), о) и п) овог члана који почини присталица политичког субјекта казниће се тај политички субјект.
- (3) За повреде из става (1) тачка а) овог члана казниће се и одговорно лице политичке партије, коалиције и листе независних кандидата новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 5.000,00 КМ.
- (4) За повреде из става (1) тачка б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м), н), о), п) и р) овог члана казниће се и кандидат политичког субјекта новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.
- (5) За повреде из става (1) тачка д), х), и и) овог члана казниће се и запослени или ангажовани у изборној администрацији новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.

## Члан 19.10

Новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за повреде кандидат изабран на свим нивоима власти ако:

- а) у року од 30 дана од дана објаве овјере мандата у "Службеном гласнику БиХ", на посебном образцу, не преда потписану изјаву о имовинском стању из члана 15.7 овог Закона (члан 15.8 став (1)) и

- б) у року од 30 дана након истека мандата на који је изабран, као и у случају престанка мандата у смислу члана 1. 10 став (1) тачка 1, 3, 5, 6. и 7. овог Закона у року од 30 дана од дана престанка мандата, не поднесе извјештај о имовинском стању (члан 15.8 став (2))."

## ГЛАВА 20. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 75.

Члан 20.12 брише се.

## Члан 76.

Иза члана 20.12 додаје се нови члан 20.12а, који гласи:

## "Члан 20.12а

Гласање у дипломатско-конзуларном представништву БиХ из члана 1.5 став (2) овог Закона одржаће се само у оном дипломатско-конзуларном представништву БиХ за које Централна изборна комисија БиХ, у сарадњи са Министарством иностраних послова БиХ, утврди да испуњава услове прописане посебним прописом из члана 1.5 став (3)."

Иза члана 20.12а додаје се нови члан 20.12б, који гласи:

## "Члан 20.12б

- (1) Изузетно од одредаба члана 9.10 и члана 4.24 овог Закона, политичком субјекту који је на непосредним изборима одржаним 01. октобра 2006. године добио компензациони мандат, који је остао упражњен, додјељује се мандат кандидату са највећим бројем добијених гласова са редовне кандидатске листе истог изборног нивоа тог политичког субјекта.

- (2) Централна изборна комисија БиХ утврдиће посебним прописом начин примјене овог члана."

## Члан 77.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

ПСБиХ број 181/08

16. априла 2008. године

Сарајево

Председавајући Представничког дома  
Парламентарне скупштине БиХ  
др Милорад Живковић

Први замјеник председавајућег  
Дома народа  
Парламентарне скупштине БиХ  
др Младен Иванић, с. р.

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda, održanoj 16. aprila 2008. godine, usvojila je

## ZAKON

## O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

## POGLAVLJE 1. OSNOVNE ODREDBE

## Члан 1.

У Изборном закону Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 и 32/07) у члану 1.1а. у ставу (1) иза тачке 7) додају се нове тачке 8), 9), 10) и 11), које гласе:

- "8) "Припадник националне мањине" је држављанин БиХ који не припада nijедном од три конститутивна народа.

Nacionalnu manjinu čine ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja.

- 9) "Raseljeno lice" je državljanin BiH kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.
- 10) "Izbjeglo lice" podrazumijeva državljanina BiH koji ima biračko pravo i boravi u inozemstvu sa statusom izbjeglog lica iz BiH.
- 11) "Parlamentarna stranka" podrazumijeva političku stranku koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti."

#### Član 2.

U članu 1.2a. dodaje se novi stav (6), koji glasi:

- "(6) Sredstva za provođenje izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana moraju obezbijediti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora."

#### Član 3.

U članu 1.3 iza riječi "osnovu" dodaju se riječi: "slobodnih izbora," i riječi: "neposrednim i" zamjenjuju se riječima: "direktno od birača".

#### Član 4.

U članu 1.3a. u stavu (2) riječi: "konstituiranja predstavničkog tijela" zamjenjuju se riječima: "objavljivanja rezultata izbora u Službenom glasniku BiH".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:

- "(3) Izabrani nosilac mandata izabran na neposrednim i posrednim izborima dužan je da potpiše izjavu kojom odbija ili prihvata mandat na obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija BiH."

#### Član 5.

U članu 1.5 stav (2) mijenja se i glasi:

"Državljanin BiH koji privremeno živi u inozemstvu i ima biračko pravo, ima pravo da glasa lično (dolaskom na odgovarajuće biračko mjesto u BiH ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inozemstvu) ili poštom (slanjem glasačkog listića poštom) za općinu u kojoj je imao prebivalište prije odlaska u inozemstvo, ako u toj općini ima prijavljeno prebivalište u trenutku podnošenja prijave za glasanje van zemlje."

Dodaju se novi st. (3), (4) i (5), koji glase:

- "(3) Centralna izborna komisija BiH će posebnim propisom, u skladu s ovim Zakonom, regulirati kompletan postupak glasanja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (postupak i rokove prijavljivanja za glasanje, imenovanje biračkih odbora, utvrđivanje broja i rasporeda biračkih mjesta i postupak provođenja izbora).
- (4) Centralna izborna komisija BiH utvrdit će broj i raspored biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH prema kriterijima iz člana 5.2 ovog Zakona.
- (5) Centralna izborna komisija BiH imenovat će biračke odbore za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH tako da se u svakom biračkom odboru osigura zastupljenost članova iz svakog konstitutivnog naroda."

#### Član 6.

U članu 1.8 u stavu (1) iza riječi: "ljudska prava" dodaje se riječ "notari".

#### Član 7.

U članu 1.10 u stavu (1) tačka 1. mijenja se i glasi:

"1. danom podnošenja ostavke;"

U istom članu i stavu iza tačke 1. dodaje se nova tačka 2. koja glasi:

"2. ako je opozvan u skladu sa zakonom;"

Dosadašnje tačke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju tačke 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U istom članu i stavu tačke 2., 3. i 4., koje su ovim izmjenama postale tačke 3., 4. i 5., mijenjaju se i glase:

"3. danom smrti;

4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže;

5. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti (proglašen mentalno nesposobnim);"

U istom članu i stavu u tački 5. koja je ovim izmjenama postala tačka 6. riječi: "ako bude" zamjenjuju se riječima: "danom kada je".

U istom članu u stavu (2) druga rečenica: "Nadležni organ utvrđuje prestanak mandata u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana nastupanja razloga prestanka mandata, odnosno saznanja razloga prestanka mandata" mijenja se i glasi:

"Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak mandata, odnosno od saznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava organ vlasti u kojem je izabrani član imao mandat."

U istom članu u stavu (2) treća rečenica: "Ako član podnese ostavku, dužan je da je podnese na obrascu koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH." postaje stav (3).

#### POGLAVLJE 2. ORGANI ZA PROVOĐENJE IZBORA

#### Član 8.

U članu 2.2 riječi: "članovi izbornih komisija i biračkih odbora" zamjenjuju se riječima: "član izborne komisije i biračkog odbora" u odgovarajućem padežu, a riječi: "su lica" zamjenjuju se riječima: "je lice".

U istom članu u stavu (3) riječi: "prethodnog stava" zamjenjuju se riječima: "iz stava (2) ovog člana".

U istom članu dodaje se novi stav (4), koji glasi:

- "(4) U sastavu općinske izborne komisije i biračkog odbora nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

U istom članu iza stava (4), koji je ovim izmjenama postao stav (5), dodaje se novi stav (6), koji glasi:

- "(6) Ukoliko član izborne komisije i biračkog odbora u toku mandata ne prisustvuje obuci iz stava (4) ovog člana, bit će razriješen dužnosti."

#### Član 9.

U članu 2.4 riječi: "članovi", "imenuju", "pet", zamjenjuju se riječima: "član", "imenuje" i "sedam", u odgovarajućem padežu, a riječi: "i mogu biti imenovani u istu izbornu komisiju najviše dva puta uzastopno" brišu se.

## Član 10.

U članu 2.5 u stavu (3) iza riječi: "Administrativna komisija" riječi: "Predstavničkog doma" brišu se i iza riječi "Komisije" dodaju se riječi: "iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine".

U istom članu u stavu (5) riječi: "u punom sastavu" i "Prema odredbama ovog Zakona" brišu se i riječi: "oglašavanja i imenovanja" zamjenjuje se riječima: "oglašavanja i utvrđivanja prijedloga kandidata".

## Član 11.

U članu 2.9 stav (1) u tački 4a. iza riječi "spolu" dodaju se riječi: "starosti, razvrstani po izbornim jedinicama".

U istom članu i stavu u tački 9. ispred riječi "potvrđuje" dodaju se riječi: "utvrđuje i".

U istom članu i stavu tačka 14. mijenja se i glasi:

"14. donosi odluku o prestanku mandata izabranog zvaničnika na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim Zakonom, a vodi i prethodni postupak, gdje je potrebno, o utvrđivanju činjeničnog stanja (u slučaju kada je izabrani zvaničnik podnio ostavku, da je to učinio svojom voljom);"

U istom članu i stavu iza tačke 14. dodaje se nova tačka 15., koja glasi:

"15. provjerava odluku nadležnog organa o prestanku mandata izabranog zvaničnika opozivom, kako bi se osiguralo da je mandat izabranog zvaničnika prestao u skladu s ovim Zakonom;"

Dosadašnje tačke 15. i 16. postaju tačke 16. i 17.

## Član 12.

U članu 2.12 u stavu (1) riječi: "od tri ili pet članova" zamjenjuju se riječima: "od tri, pet ili sedam članova" i dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Općinska izborna komisija može imati sekretara općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova."

U istom članu u stavu (5) riječi: "i razrješava" brišu se, iza riječi: "komisije BiH" dodaju se riječi: ", na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom".

U istom članu dodaju se novi st. (6) i (7), koji glase:

"(6) Članove općinske izborne komisije razrješava općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(7) Član općinske izborne komisije ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže."

Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (8) i (9).

## Član 13.

U članu 2.13 stav (1) tačka 1. briše se.

Dosadašnje tačke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju tačke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

## Član 14.

U članu 2.14 u stavu (2) riječi: "sedam (7)" zamjenjuju se brojem "15" i riječi: "prethodnog stava" zamjenjuju se riječima: "stava (1) ovog člana".

## POGLAVLJE 3. BIRAČKI SPISAK

## Član 15.

U članu 3.1 u stavu (4) iza riječi: "učesće na izborima" dodaju se riječi: "i kojima je ovjerena kandidatska lista za učesće na izborima".

## Član 16.

Član 3.5 mijenja se i glasi:

"Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.

Centralna izborna komisija BiH vodi Centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencije nadležnog državnog organa koji vodi registar građana Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Nadležni državni organ iz stava (2) ovog člana održava i odgovoran je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka značajnih za evidenciju Centralnog biračkog spiska (u daljnjem tekstu: organ koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska).

Nadležnom organu koji vodi evidencije o državljanima BiH u skladu s odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o ličnoj karti državljana BiH podatke dostavljaju:

- a) nadležni matični ured o smrti građana starijih od 18 godina i
- b) nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine o ispisu iz državljanstva BiH.

Organu koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska podatke u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka kao i odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o ličnoj karti državljana BiH dostavlja nadležni organ koji vodi evidencije o promjenama prebivališta i boravišta.

Organu koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska podatke dostavljaju:

- a) općinske izborne komisije o biračkim mjestima i
- b) Centralna izborna komisija BiH i općinske izborne komisije o promjenama biračke opcije.

Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovoran je organ nadležan za vođenje službenih evidencija o tim podacima.

Nadležni matični uredi dužni su da nadležnom organu koji vodi službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH dostavi sve promjene koje utiču na ažurnost Centralnog biračkog spiska u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je promjena nastala.

Nadležni organi koji vode službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH odgovorni su za ažurnost i ispravnost navedene evidencije, te su dužni da čuvaju dosijee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH osiguraju pristup i uvid u ove dokumente."

## Član 17.

U članu 3.10 u stavu (1) iza tačke h) dodaju se nove tačke i) i j), koje glase:

- "i) biračko mjesto

j) datum prijave prebivališta ili boravišta"

Dosadašnja tačka i) postaje tačka k).

U istom članu u stavu (3) riječ "izgled" zamjenjuje se riječju "sadržaj".

#### Član 18.

Iza člana 3.12 dodaje se novi član 3.12a, koji glasi:

"Član 3.12a.

Birač koji promijeni prebivalište u periodu od 45 dana prije održavanja izbora do dana održavanja izbora naći će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na redovnom biračkom mjestu u općini u kojoj je imao prebivalište do dana promjene prebivališta.

Nadležni organ koji vodi evidenciju o promjenama prebivališta i boravišta vrši provjeru tačnosti podataka o promjeni prebivališta i boravišta, o čemu se sačinjava službeni izvještaj."

#### Član 19.

U članu 3.13 u stavu (3) riječi: "tačke a), b), c), e) i f)" zamjenjuju se riječima: "tačke a), b), c), e) i j)".

#### Član 20.

U članu 3.15 na kraju stava (1) prije tačke dodaju se riječi: "te izjašnjenje o opciji glasanja: u DKP-u ili poštom."

U istom članu u stavu (2) na kraju preposljednje rečenice dodaju se riječi: "te sadržavati izjašnjenje o opciji glasanja: u DKP-u ili poštom."

U članu 3.15 stav (3) tačka c) riječ "prebivalištu" zamjenjuje se riječima: "promjeni prebivališta".

U istom članu iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi:

"(5) Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave može poslati telefaksom i elektronskim putem. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom."

Dosadašnji st. (5), (6) i (7) postaju st. (6), (7) i (8).

U istom članu iza stava (7) koji je ovim izmjenama postao stav (8) dodaje se novi stav (9), koji glasi:

"(9) Upis u Centralni birački spisak državljana Bosne i Hercegovine koji imaju status izbjeglih lica iz Bosne i Hercegovine, a koji imaju biračko pravo u skladu s ovim Zakonom, kontinuirani je proces koji se vrši tokom cijele godine, uz priloženu dokumentaciju iz stava (3) ovog člana."

### POGLAVLJE 4. OVJERA I KANDIDOVANJE ZA IZBORE

#### Član 21.

U članu 4.3 u drugoj rečenici riječ "zahtjev" zamjenjuje se riječju "prijavu" i iza riječi "organa" dodaju se riječi: ", koji nije stariji od 60 dana".

U istom članu u trećoj rečenici riječ "zahtjev" zamjenjuje se riječju "prijavu".

#### Član 22.

U članu 4.4 u stavu (1) riječ "zahtjev" zamjenjuje se riječju "prijava" i iza riječi "potpis" dodaju se riječi: ", broj važeće lične karte".

U istom članu u stavu (4) iza riječi "prezime" dodaju se riječi: ", broj važeće lične karte".

U istom članu u stavu (5) u tački 3. iza riječi: "Republike Srpske" dodaju se riječi: ", ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske".

U istom članu u stavu (5) u tački 5. riječi: "na posljednjim izborima održanim za taj nivo vlasti" zamjenjuju se riječima: "na dan raspisivanja izbora".

U istom članu u stavu (5) u tački 6. riječi: "na posljednjim izborima održanim za taj nivo vlasti" zamjenjuju se riječima: "na dan raspisivanja izbora".

#### Član 23.

U članu 4.5 u st. (1) i (2) riječ "zahtjev" zamjenjuje se riječju "prijavu".

#### Član 24.

U članu 4.7 riječ "suda" zamjenjuje se riječju "organa".

#### Član 25.

U članu 4.8 u stavu (1) u tački 6. riječi: "na posljednjim izborima održanim za taj nivo vlasti" zamjenjuju se riječima: "na dan raspisivanja izbora".

U istom članu i stavu u tački 3. iza riječi: "Republike Srpske" dodaju se riječi: ", ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske".

#### Član 26.

Član 4.9 mijenja se i glasi:

"Član 4.9

Kada se nezavisni kandidat s mandatom u svojstvu nezavisnog kandidata kandidira za organ koji je na istom ili nižem nivou od organa u kojem ima mandat, oslobođen je obaveze prikupljanja potpisa iz člana 4.8 ovog Zakona, osim obaveze prikupljanja potpisa za izbor člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske."

#### Član 27.

U članu 4.10 u stavu (1) iza riječi "prezime" dodaju se riječi: "nacionalnost i broj važeće lične karte".

U istom članu stav (7) mijenja se i glasi:

"(7) Nakon ovjere nezavisni kandidat ne može povući kandidaturu."

#### Član 28.

U članu 4.12 u st. (1) i (2) riječ "zahtjev" zamjenjuje se riječju "prijavu".

#### Član 29.

U članu 4.13 u stavu (1) iza riječi "jedinici" dodaju se riječi: "za isti organ vlasti".

#### Član 30.

U članu 4.14 riječ "prvobitno" briše se i iza riječi "ovjerena" dodaju se riječi: "za prethodne izbore".

#### Član 31.

U članu 4.19 u stavu (3) riječi: "dva (2)" zamjenjuju se riječima: "najviše pet".

U istom članu u stavu (5) u drugoj rečenici iza riječi "kandidature" dodaju se riječi: ", izjava da nema smetnji iz člana 1.10 stav (1) tačka 4. ovog Zakona i izjava o imovinskom stanju kandidata iz člana 15.7 ovog Zakona".

U trećoj rečenici riječi: "mora biti ovjereno" zamjenjuju se riječima: "i izjave moraju biti ovjerene" i iza riječi "zakonom" dodaju se riječi: "ili kod nadležne općinske izborne komisije".

## Član 32.

U članu 4.23 stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Centralna izborna komisija BiH uklonit će s kandidatske liste kandidata iz stava (2) ovog člana i naložiti političkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata da u roku od 48 sati izvrši zamjenu kandidata na kandidatskoj listi i takav kandidat podliježe provjerama u skladu s odredbama ovog Zakona."

U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:

"(4) Ako politička stranka, koalicija i lista nezavisnih kandidata ne izvrši zamjenu kandidata u roku iz stava (3) ovog člana, kandidatska lista bez imena kandidata iz stava (2) ovog člana smatrat će se potpunom i ovjerenom."

## Član 33.

U članu 4.24 u stavu (3) iza riječi: "Službenom glasniku BiH" dodaju se riječi: "i sredstvima javnog informiranja".

U članu 4.24 dodaje se novi stav (3), koji glasi:

"(3) Kandidatska lista za kompenzacione mandate može sadržavati maksimalno onoliko imena kandidata koliko je političkoj stranci ili koaliciji već ovjereno na svim redovnim kandidatskim listama za sve višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

## POGLAVLJE 5. PROVOĐENJE IZBORA

## Član 34.

U članu 5.2 u stavu (1) iza riječi: "u pravilu", dodaju se riječi: "ima do 800, a".

## Član 35.

U članu 5.18 u st. (1) i (2) iza riječi "nepotvrđenim" dodaje se riječ "-kovertiranim" u odgovarajućem padežu.

## Član 36.

U članu 5.22 u stavu (3) riječi: "na osnovu javnog konkursa" brišu se.

## Član 37.

U članu 5.26 u stavu (2) iza riječi "izlaže" dodaju se riječi: "detaljni tabelarni prikaz" i iza riječi "mjestu" dodaju se riječi: "po političkim subjektima i kandidatima".

## Član 38.

U članu 5.27 u stavu (2) iza riječi "izložiti" dodaju se riječi: "detaljni tabelarni prikaz za" i iza riječi "izbora" dodaju se riječi: "po političkim subjektima i kandidatima".

## Član 39.

Član 5.28 stav (1) mijenja se i glasi:

"Da bi bila prihvatljiva, svaka pojedinačna koverta s glasačkim listićem mora imati poštanski žig zemlje iz koje se glasa s datumom ne kasnijim od datuma održavanja izbora."

## Član 40.

U članu 5.29 u stavu (1) riječ "potvrđuje" zamjenjuje se riječju "utvrđuje" i riječi: ", u roku od 30 dana od dana održavanja izbora" brišu se.

U istom članu stav (2) briše se.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).

U istom članu u stavu (3) koji je ovim izmjenama postao stav (2) u prvoj rečenici iza riječi: "prikaz rezultata" dodaje se

riječ "glasanja" i u drugoj rečenici iza riječi: "biračkog mjesta" dodaju se riječi: "po političkim subjektima i kandidatima".

## Član 41.

Iza člana 5.29 dodaje se novi član 5.29a, koji glasi:

## "Član 5.29a.

Centralna izborna komisija BiH objavljuje preliminarnе, nezvanične i nekompletne rezultate izbora za sve nivoe vlasti za koje se izbori održavaju, po sljedećem rasporedu:

- a) prve rezultate u 00 sati prve nedjelje u oktobru,
- b) dva puta u toku naredna 24 sata,
- c) u narednih pet dana svaka 24 sata,
- d) narednih dana svakih 48 sati, sve do objavljivanja konačnih, službenih i kompletnih rezultata izbora."

## Član 42.

U članu 5.30 u stavu (1) iza riječi: "Centralna izborna komisija BiH" dodaju se riječi: "utvrdi i" i iza riječi "nepotvrđene" dodaje se riječ "-kovertirane".

U istom članu u stavu (4) u tački 1. riječi: "većina članova općinske izborne komisije" zamjenjuju se riječima: "općinska izborna komisija".

U istom članu u stavu (5) riječi "samoinicijativno" zamjenjuju se riječima: "po službenoj dužnosti".

## Član 43.

Član 5.32 mijenja se i glasi:

## "Član 5.32

Nakon završetka ponovljenog brojanja glasačkih listića i istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno nakon pravosnažnosti odluka, Centralna izborna komisija BiH potvrđuje izborne rezultate za organe na svakom pojedinom nivou vlasti, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Centralna izborna komisija BiH donosi propise o potvrđivanju izbornih rezultata."

## POGLAVLJE 6. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

## Član 44.

U članu 6.2 u stavu (2) iza riječi "zaposlenog" dodaju se riječi: "ili na drugi način angažiranog".

## Član 45.

U članu 6.3 u stavu (1) prva rečenica: "Prigovor se podnosi u pisanoj formi" mijenja se i glasi:

"Prigovor se podnosi na obrascu koji propiše Centralna izborna komisija BiH."

U istom članu na kraju stava (2) dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Podaci o ovlaštenom predstavniku političke stranke deponiraju se kod općinske izborne komisije."

## Član 46.

U članu 6.4 u stavu (1) riječi: "iz člana 7.3 stav 1. tačka 7." zamjenjuju se riječima: "7.3 stav (1) tačka 3. i 7., člana 7.3 stav (2)".

U istom članu u stavu (2) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Prilikom rješavanja prigovora, općinska izborna komisija može postupati na osnovu utvrđenih činjenica ili održavati rasprave."

#### Član 47.

U članu 6.5 iza riječi: "Centralnog biračkog spiska" dodaju se riječi: "pokrenuti inicijativu za", iza riječi "ili" dodaju se riječi: "smijeniti člana" i iza riječi: "krši ovaj zakon" dodaju se riječi: "i izreći novčanu kaznu".

#### Član 48.

U članu 6.6 u stavu (1) riječi: "Poglavlje 16. i člana 6.4 ovog Zakona" zamjenjuju se riječima: "povrede Poglavlja 16. učinjene od političkog subjekta i povrede iz člana 7.3 stav (1) tačka 3. i 7, člana 7.3 stav (2) i člana 7.4 stav (1) tačka 3. ovog Zakona".

U istom članu u stavu (2) riječ "svih" briše se i iza riječi "BiH" dodaju se riječi: ", u roku od 48 sati od prijema prvostepene odluke".

U istom članu stav (4) mijenja se i glasi:

"Prigovor ili žalbu koje je prema članu 6.2 ovog Zakona podnijelo neovlašćeno lice, ili ako prigovor ili žalba nisu blagovremeno podneseni, odbacuju se."

#### Član 49.

U članu 6.7 u stavu (1) u prvoj rečenici iza riječi "odlučuje" dodaju se riječi: "po službenoj dužnosti ili kada odlučuje".

#### Član 50.

U članu 6.9 u stavu (1) u drugoj rečenici iza riječi "BiH" dodaju se riječi: ", kojom je odlučeno o primjeni ovog Zakona".

U istom članu u stavu (3) iza riječi: "Suda Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: ", kada odlučuje o primjeni ovog Zakona."

#### POGLAVLJE 7. PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI

#### Član 51.

U članu 7.1 na kraju stava (3) dodaju se riječi: "o čemu će podnosiocima obavijestiti nadležni organ, u roku ne dužem od 12 sati od podnesenog obavještenja o održavanju javnog skupa".

#### Član 52.

U članu 7.2 u stavu (3) riječi: "ili iznad njih, kao ni na saobraćajnim znacima" zamjenjuju se riječima: ", i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje".

#### Član 53.

U članu 7.3 u stavu (1) iza riječi "zaposlenima" dodaju se riječi: "ili na drugi način angažiranim".

U istom članu u stavu (1) u tački 7. iza riječi "simbole" dodaju se riječi: ", audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije".

#### POGLAVLJE 9. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

##### Potpoglavlje A. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

#### Član 54.

Iza člana 9.7 dodaje se novi član 9.7a, koji glasi:

#### "Član 9.7a.

Izuzetno od odredbi člana 9.6 i 4.24 ovog Zakona politička stranka i koalicija koja na kandidatskoj listi za kompenzacione mandate nema više kandidata, a ima još osvojenih mandata za raspodjelu, može po obavještenju Centralne izborne komisije

BiH u roku od 48 sati, na propisanom obrascu, dostaviti dopunsku kandidatsku listu za kompenzacione mandate u skladu s članom 4.19 stav (4) ovog Zakona.

Postupak podnošenja dopunske kandidatske liste za kompenzacione mandate i formu obrasca iz stava (1) ovog člana Centralna izborna komisija BiH propisat će posebnim uputstvom."

##### Potpoglavlje B. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

#### Član 55.

U članu 9.12c. u stavu (1) riječi: "svaka politička stranka" zamjenjuju se riječima: "svaki politički subjekat".

#### POGLAVLJE 13. KANTONALNE SKUPŠTINE, OPĆINSKA VIJEĆA, ODNOSNO SKUPŠTINE OPĆINA I GRADSKA VIJEĆA, ODNOSNO SKUPŠTINE GRADA

#### Član 56.

U članu 13.6 druga rečenica: "Ako mandat nezavisnog kandidata koji se nije kandidirao na listi nezavisnih kandidata prestane u skladu s članom 1.10 ovog Zakona, mandat ostaje upražnjen" briše se.

U istom članu dodaje se novi stav (2), koji glasi:

"(2) Centralna izborna komisija BiH vrši ponovnu raspodjelu mandata prema proceduri utvrđenoj u članu 9.5 ovog Zakona."

#### Član 57.

Član 13.7 mijenja se i glasi:

"(1) Općinski načelnik odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, ustavima, entitetskim zakonima i statutom općine odnosno grada.

(2) Ako se općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira neposredno, općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika biraju birači upisani u Centralni birački spisak u toj izbornoj jedinici u skladu s ovim Zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada.

(3) U slučaju da izabranom načelniku odnosno gradonačelniku iz stava (2) ovog člana prestane mandat u skladu s članom 1.10 ovog Zakona ili bude opozvan, općinski načelnik odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine odnosno grada."

#### Član 58.

U članu 13.10 u stavu (3) riječi: "članom 13.7 stavom 3. ovog Zakona" zamjenjuju se riječima: "zakonom i statutom".

#### Član 59.

U članu 13.11 iza riječi "općine," dodaju se riječi: "gradskog vijeća, skupštine grada,".

#### Član 60.

Član 13.12 mijenja se i glasi:

"U roku od 15 dana od dana konstituisanja općinskog vijeća, odnosno skupštine općine vrši se izbor članova gradskog vijeća, odnosno skupštine grada."

#### POGLAVLJE 13A. UČEŠĆE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U IZBORIMA ZA OPĆINSKI NIVO

#### Član 61.

Član 13.14 mijenja se i glasi:

"(1) Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u općinskom vijeću, odnosno u skupštini općine i gradskom vijeću, odnosno skupštini grada srazmjerno procentu

- njihovog učešća u stanovništvu prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini.
- (2) Број pripadnika nacionalnih manjina koji se непосредно бирају у опćинско вјеће, односно скупштину опćине и градско вјеће, односно скупштину града утврђује се статутом опćине, односно града, при чему се припадницима свих националних manjina који у укупном броју становништва те изборне јединице према задњем попису становништва учествују с више од 3% гарантира најмање једно мјесто.
- (3) Да би се овјерили за учеšće на изборима за попуњу гарантираних мандата за припаднике националних manjina у опćинском вјећу, односно скупштини опćине и градском вјећу, односно скупштини града, политичке странке и независни кандидати подносе пријаву за учеšće на изборима за опćинско вјеће, односно скупштину опćине и градско вјеће, односно скупштину града, у складу с одредбама овог Закона.
- (4) Право пријаве за учеšće на изборима за попуњу гарантираних мандата за припаднике националних manjina има и:
- регистровано удружење или други регистрани организирани облик дјеловања националних manjina и
  - група од најмање 40 грађана који имају бирачко право који уз пријаву за учеšće на изборима достављају и имена кандидата.
- (5) Кандидати које предложи удружење односно други регистрани организирани облик дјеловања националних manjina и група од најмање 40 грађана који имају бирачко право имају статус независног кандидата.
- (6) Политичке странке, коалиције политичких странака, удружења националних manjina и други регистрани организирани облици националних manjina, те група од најмање 40 грађана који имају бирачко право могу предложити највише онoliko кандидата колико се припадника националних manjina бира у тој изборној јединици.
- (7) Након што се овјери кандидатура svakог појединачног кандидата, Централна изборна комисија БиХ утврђује коначну посебну листу кандидата припадника националних manjina за опćинско вјеће односно у скупштину опćине и градско вјеће, односно скупштину града.
- (8) Као представник националне manjине може бити изабран само онај кандидат чије име се налази на посебној листи кандидата припадника националних manjina предлозених у складу с одредбама овог члана.
- (9) Посебна листа кандидата припадника националних manjina из става (7) овог члана налази се на гласачком листићу иза листи осталих политичких субјеката чије се кандидатске листе такмиче за редовне mandate за опćинско вјеће, односно скупштину опćине и градско вјеће, односно скупштину града.
- (10) Redослијед кандидата на посебној листи из става (9) овог члана утврдит ће се жребањем на начин и по поступку који утврди Централна изборна комисија БиХ.
- (11) Бирач има само један глас. Ако се бирач опредјели да гласа за посебну листу кандидата припадника националних manjina, гласат ће тако што ће означити име само једног кандидата на посебној листи кандидата припадника националних manjina.
- (12) За представника припадника националне manjине бит ће изабран кандидат који добије највећи број гласова на посебној листи кандидата припадника националних manjina. У опćинском вјећу, односно у скупштини опćине и градском вјећу, односно скупштини града у којима се додјелује више од једног мандата, мандати ће се додјелити кандидатима са слједећим највећим бројем освојених гласова према броју освојених важећих гласова.
- (13) Одредбе члана 9.5 став (3) овог Закона неће се примјенити приликом расподјеле мандата за листе припадника националних manjina за опćинско вјеће, односно скупштину опćине и градско вјеће, односно скупштину града.
- (14) При расподјели мандата, прво се додјелују гарантирани мандати припадницима националних manjina, а затим редовни мандати у складу с чланом 9.5 овог Закона.
- (15) У случају да два кандидата на посебној листи кандидата припадника националних manjina добију исти број важећих гласова, мандат ће се додјелити жријебањем које организира Централна изборна комисија БиХ.
- (16) Ако се не додјели припаднику националне manjине, мандат остаје упразњен.
- (17) У случају престанка мандата изабраног носиоца мандата из става (12) овог члана у смислу одредби члана 1.10 овог Закона, замјенски мандат додјелит ће се кандидату са слједећим највећим бројем добивених важећих гласова на посебној листи кандидата припадника националних manjina. Ако је листа исцрпљена, мандат остаје упразњен.
- (18) За све што није регулирано овим поглављем, примјенјиват ће се опће одредбе овог Закона."

#### ПОГЛАВЉЈЕ 14. ПОНОВЉЈЕНИ, ОДГОЂЕНИ И ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

##### Члан 62.

У члану 14.1 ријеч "врше" замјенује се ријечју "проводе".

##### Члан 63.

У члану 14.2 додаје се нови став (1), који гласи:

"(1) Одлуку о одгађању избора на одређеном бирачком мјесту или у изборној јединици donosi Централна изборна комисија БиХ на основу чињеница које указују да изборе није могуће провести у складу са одредбама овог Закона."

Dosadaшњи ст. (1), (2) и (3) постају ст. (2), (3) и (4).

У истом члану у ставу (1), који је овим измјенама постао став (2), ријеч "врше" замјенује се ријечју "проводе".

#### ПОГЛАВЉЈЕ 15. ФИНАНСИРАЊЕ КАМПАЊЕ

##### Члан 64.

У члану 15.1 у ставу (1) у таčki 2. ријеч "doprinosima" замјенује се ријечју "prilozima" у одговарајућем падежу и иза ријечи: "предузетничке активности" додају се ријечи: "у складу с одредбама Закона о финансирању политичких странака".

У истом члану у ставу (1) у таčki 2. ријеч "doprinosa" замјенује се ријечју "priloga".

У истом члану додају се нови ст. (2) и (3), који гласе:

"(2) Пријава за учеšće на изборима политичке странке и независног кандидата неће бити овјерена ukoliko политичка странка и независни кандидат не поднесу финансијски извјештај за период који почиње три мјесeca прије почетка периода за подношење пријаве за овјеру.

(3) Централна изборна комисија БиХ неће издавати увјеренје licima која су добила мандат на свим нивоима непосредних и посредних избора у Bosni и Hercegovini обухваћених овим Законом, ukoliko njihova политичка странка и независни кандидат не поднесу Centralној изборној комисији БиХ финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора у року од 30 дана од дана објављивања изборних резултата у "Службеном гласнику БиХ"."

## Član 65.

U članu 15.7 u stavu (1) u tački 1. riječ "doprinose" zamjenjuje se riječju "priloge" i riječi: "u proteklih 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "u protekloj kalendarskoj godini".

## Član 66.

U članu 15.8 u stavu (2) riječi: "60 dana prije" zamjenjuju se riječima: "30 dana nakon".

## Član 67.

U članu 15.10 u st. (1) i (2) riječ "glasača" zamjenjuje se riječju "birača".

## POGLAVLJE 16. MEDIJI U IZBORNOJ KAMPANJI

## Član 68.

U članu 16.9 u stavu (1) riječ "Elektronski" zamjenjuje se riječima: "Javni elektronski" i iza riječi "objavljivati" dodaju se riječi: "radio i TV spot".

U istom članu dodaje se stav (2), koji glasi:

"(2) Ukoliko javni elektronski medij odbije da postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH podnijet će prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije na nadležni postupak."

## Član 69.

U članu 16.14 dodaje se novi stav (3), koji glasi:

"(3) Zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija, ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje."

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

## Član 70.

U članu 16.16 stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Za rješavanje po prigovorima na povrede ovog poglavlja od političkih subjekata nadležna je Centralna izborna komisija BiH."

## POGLAVLJE 17. IZBORNI POSMATRAČI

## Član 71.

U članu 17.4 u stavu (1) tačka 2. mijenja se i glasi:

"2. ime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj predloženog posmatrača."

U istom članu dodaje se stav (2), koji glasi:

"(2) U slučaju kada Centralna izborna komisija BiH utvrdi da je udruženje građana osnovano i da ga sponzorira ovjerena politička stranka, odnosno da je uključeno u bilo kakve aktivnosti u ime ovjerene političke stranke, Centralna izborna komisija BiH odbit će izdavanje akreditacije takvom udruženju."

## Član 72.

U članu 17.5 u stavu (5) iza riječi "imena" dodaju se riječi: ",broj važeće lične karte".

## Član 73.

U članu 17.10 u stavu (2) riječ "člana" zamjenjuje se s riječju "Poglavlja".

## Član 74.

Iza POGLAVLJA 19. GRAD MOSTAR dodaje se novo POGLAVLJE 19A. KAZNENE ODREDBE, koje glasi:

## "POGLAVLJE 19A. KAZNENE ODREDBE

## Član 19.8

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se zaposleni ili angažirani u izbornoj administraciji za povredu ako:

- a) učestvuje u donošenju odluke koja može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrasno (član 2.1);
- b) ne odredi biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (član 2.13 stav (1) tačka 3);
- c) ne osigura izborni materijal za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini (član 2.13 stav (1) tačka 5));
- d) ne obavijesti birače o svim informacijama neophodnim za provođenje izbora, u skladu s propisima Centralne izborne komisije BiH (član 2.13 stav (1) tačka 6);
- e) nepravilno broji glasačke listiće na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje (član 2.13 stav (1) tačka 8);
- f) imenuje predsjednika i članove biračkih odbora i njihove zamjenike suprotno članu 2.19 stav (3);
- g) ne ažurira podatke u skladu s promjenom broja birača i propisima Centralne izborne komisije BiH (član 3.8 stav (3) tačka b));
- h) ne osigura uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska na teritoriji svoje općine (član 3.8 stav (3) tačka c));
- i) ne osigura podatke za Centralni birački spisak koji su utvrđeni propisima Centralne izborne komisije BiH (član 3.8 stav (3) tačka d));
- j) ne vodi evidenciju zahtjeva i prigovora i ne čuva dokumentaciju (član 3.8 stav (4));
- k) odredi biračka mjesta suprotno članu 5.1 stav (3);
- l) ne osigura izborni materijal za glasanje (član 5.3 stav (3));
- m) zapisnik o radu biračkog odbora ne sadrži podatke propisane ovim Zakonom (član 5.7);
- n) ne objasni biraču način glasanja i ne osigura tajnost glasanja (član 5.11 stav (1));
- o) ne utvrdi identitet birača i potpis birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska u skladu s ovim Zakonom (član 5.13);
- p) pomaže licu pri glasanju na način koji nije u skladu s ovim Zakonom (član 5.19 stav (2));
- r) su obrasci popunjeni suprotno članu 5.25 i
- s) podaci objedinjenih zbirnih rezultata glasanja za općinu nisu u skladu s članom 5.27.

## Član 19.9

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se politički subjekt za povredu ako:
  - a) u roku od deset dana ne dostavi izmjene podataka (član 4.22);
  - b) uklanja, prekriva, oštećuje ili mijenja štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata (član 7.2 stav (2));
  - c) postavlja oglase, plakate, postere, odnosno piše svoje ime ili slogane koji su u vezi s izbornom kampanjom, u

- ili na zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti, na javnim površinama, na javnim putevima, duž njih ili iznad njih, kao i na saobraćajnim znacima (član 7.2 stav (3));
- d) nosi i pokazuje oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi sa aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu (član 7.3 stav (1) tačka 1);
- e) ometa skupove drugih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i podstiče druge na takve aktivnosti (član 7.3 stav (1) tačka 2);
- f) sprečava novinare da obavljaju svoj posao u skladu s pravilima profesije i izbornim pravilima (član 7.3 stav (1) tačka 3);
- g) obećava novčane nagrade s ciljem dobivanja podrške birača ili prijeti pristalicama drugih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata (član 7.3 stav (1) tačka 4);
- h) podstiče na glasanje lice koje nema pravo glasa (član 7.3 stav (1) tačka 5);
- i) podstiče lica da glasaju više puta na istim izborima, ili da glasaju u ime drugog lica (član 7.3 stav (1) tačka 6);
- j) koristi se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljuje ili upotrebljava slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet poruke ili druge materijale koji mogu tako djelovati (član 7.3 stav (1) tačka 7);
- k) se lažno predstavlja u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata (član 7.3 stav (2));
- l) održava skupove s ciljem izborne kampanje (član 7.4 stav (1) tačka 1);
- m) izlaže na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakve materijale s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 2);
- n) koristi domaća i međunarodna sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 3);
- o) koristi megafon ili druge razglasne uređaje s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 4);
- p) ometa ili opstruira izborni proces (član 7.4 stav (1) tačka 5);
- r) ne podnese uz izjavu o prihvatanju kandidature za izbore i izjavu o ukupnom imovinskom stanju na određenom obrascu (član 15.7);
- s) vodi izbornu kampanju u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje (član 16.14 stav (3));
- t) posmatrač, u toku posmatranja izbornog procesa, ometa izborne aktivnosti, ne poštuje tajnost glasanja (član 17.2 stav (2));
- u) posmatrač za vrijeme posmatranja izbornih aktivnosti ne nosi službenu akreditaciju i nosi bilo kakva obilježja ili oznake koje ih povezuju s određenom političkom strankom, koalicijom, listom nezavisnih kandidata ili nezavisnim kandidatom (član 17.2 stav (2));
- (2) Za povrede iz stava (1) tačka b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) i p) ovog člana koji počini pristalica političkog subjekta kaznit će se taj politički subjekt.
- (3) Za povrede iz stava (1) tačka a) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice političke stranke, koalicije i liste nezavisnih kandidata novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM.
- (4) Za povrede iz stava (1) tačka b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) i r) ovog člana kaznit će se i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.
- (5) Za povrede iz stava (1) tačka d), h), i) ovog člana kaznit će se i zaposleni ili angažirani u izornoj administraciji novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

#### Član 19.10

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za povrede kandidat izabran na svim nivoima vlasti ako:

- a) u roku od 30 dana od dana objave ovjere mandata u "Službenom glasniku BiH", na posebnom obrascu, ne preda potpisanu izjavu o imovinskom stanju iz člana 15.7 ovog Zakona (član 15.8 stav (1)) i
- b) u roku od 30 dana nakon isteka mandata na koji je izabran, kao i u slučaju prestanka mandata u smislu člana 1.10 stav (1) tačke 1., 3., 5., 6. i 7. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, ne podnese izvještaj o imovinskom stanju (član 15.8 stav (2)).

#### POGLAVLJE 20. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 75.

Član 20.12 briše se.

##### Član 76.

Iza člana 20.12 dodaje se novi član 20.12a, koji glasi:

"Član 20.12a.

Glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH iz člana 1.5 stav (2) ovog Zakona održat će se samo u onom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH za koje Centralna izborna komisija BiH, u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, utvrdi da ispunjava uvjete propisane posebnim propisom iz člana 1.5 stav (3)."

Iza člana 20.12a. dodaje se novi član 20.12b. koji glasi:

"Član 20.12b.

- (1) Izuzetno, od odredbi člana 9.10 i člana 4.24 ovog Zakona, političkom subjektu, koji je na neposrednim izborima održanim 1. oktobra 2006. godine, dobio kompenzacijski mandat, koji je ostao upražnjen, dodjeljuje se mandat kandidatu s najvećim brojem dobivenih glasova s redovne kandidatske liste istog izbornog nivoa tog političkog subjekta.
- (2) Centralna izborna komisija BiH će posebnim propisom utvrditi način primjene ovog člana."

## Члан 77.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PSBiH broj 181/08  
16. aprila 2008. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. <b>Milorad Živković</b> , s. r.	Prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. <b>Mladen Ivanić</b> , s. r.
--	--

Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 10. travnja 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda, održanoj 16. travnja 2008. godine, usvojila je

**ZAKON****O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA  
BOSNE I HERCEGOVINE****POGLAVLJE 1. TEMELJNE ODREDBE**

## Чланак 1.

U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 i 32/07) u članku 1.1.a. u stavku (1) iza točke 7) dodaju se nove toč. 8), 9), 10) i 11) koje glase:

- "8) "Pripadnik nacionalne manjine" je državljanin BiH koji ne pripada nijednom od triju konstitutivnih naroda. Nacionalnu manjinu čine ljudi istoga ili sličnog etničkog podrijetla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti te bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja.
- 9) "Raseljena osoba" je državljanin BiH kojem je status raseljene osobe utvrdilo nadležno tijelo uprave za pitanja raseljenih osoba u skladu sa zakonom.
- 10) "Izbjegli osoba" podrazumijeva državljanina BiH koji ima biračko pravo i boravi u inozemstvu sa statusom izbjegle osobe iz BiH.
- 11) "Parlamentarna stranka" podrazumijeva političku stranku zastupljenu u zastupničkim ili zakonodavnim tijelima vlasti."

## Чланак 2.

U članku 1.2.a. dodaje se novi stavak (6), koji glasi:

"(6) Institucije iz st. (1), (2), (3) i (4) ovoga članka moraju osigurati sredstva za provođenje izbora u roku od 15 dana od dana u koji je Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo odluku o raspisivanju izbora."

## Чланак 3.

U članku 1.3. iza riječi "osnovu" dodaju se riječi: "slobodnih izbora," i riječi: "neposrednim i" zamjenjuju se riječima: "izravno od birača".

## Чланак 4.

U članku 1.3.a. u stavku (2) riječi: "konstituiranja zastupničkog tijela" zamjenjuju se riječima: "objave rezultata izbora u Službenom glasniku BiH".

Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3), koji glasi:

"(3) Izabrani nositelj mandata izabran na neposrednim i posrednim izborima dužan je potpisati izjavu kojom odbija ili prihvata mandat na obrascu koji propisuje Središnje izborno povjerenstvo BiH."

## Чланак 5.

U članku 1.5. stavak (2) mijenja se i glasi:

"Državljanin BiH koji privremeno živi u inozemstvu i ima biračko pravo, ima pravo osobno glasovati (dolaskom na odgovarajuće biračko mjesto u BiH ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inozemstvu) ili poštom (slanjem glasačkog listića poštom) za općinu u kojoj je imao prebivalište prije odlaska u inozemstvo, ako u toj općini ima prijavljeno prebivalište u trenutku podnošenja prijave za glasovanje izvan zemlje."

Dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:

- "(3) Središnje izborno povjerenstvo BiH će posebnim propisom, u skladu s ovim Zakonom, regulirati cjelokupan postupak glasovanja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (postupak i rokove za prijavu za glasovanje, imenovanje biračkih odbora, utvrđivanje broja i rasporeda biračkih mjesta i postupak provođenja izbora).
- (4) Središnje izborno povjerenstvo BiH utvrdit će broj i raspored biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH prema kriterijima iz članka 5.2. ovoga Zakona.
- (5) Središnje izborno povjerenstvo BiH imenovat će biračke odbore za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, tako što će u svakom biračkom odboru osigurati zastupljenost članova iz svakog konstitutivnog naroda."

## Чланак 6.

U članku 1.8. u stavku (1) iza riječi: "ljudska prava" dodaje se riječ "bilježnici".

## Чланак 7.

U članku 1.10. u stavku (1) točka 1. mijenja se i glasi:

"1. danom podnošenja ostavke;"

U istome članku i stavku iza točke 1. dodaje se nova točka 2, koja glasi:

"2. ako je opozvan u skladu sa zakonom;"

Dosadašnje toč. 2, 3, 4, 5, 6. i 7. postaju toč. 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

U istome članku i stavku toč. 2, 3. i 4, koje su ovim izmjenama postale toč. 3, 4. i 5, mijenjaju se i glase:

"3. danom smrti;

4. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci ili dulje;

5. danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti (proglašen mentalno nesposobnim);"

U istome članku i stavku u točki 5, koja je ovim izmjenama postala točka 6, riječi: "ako bude" zamjenjuju se riječima: "danom kada je".

U istome članku u stavku (2) druga rečenica: "Nadležno tijelo utvrđuje prestanak mandata u roku koji ne može biti dulji od 15 dana od dana nastupanja razloga prestanka mandata, odnosno saznanja razloga prestanka mandata" mijenja se i glasi:

"Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu tijela vlasti u roku koji ne može biti dulji od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za